



Чурапчыга күн тахсар !

САНГА ОЛОХ

**2016 сүл
Кулун тутар
15
КҮНЭ
ОПТУОРУННЫУК
№ 26
(11193)**

ХАЙАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

Споры

ХАЙЫНДАР ДАЙДЫЛАР

Кулун түгар 12-13 күнөрүшөр «Боотур Уу» стадион хайынардың трассасынан ССРС хайынарга спорт министрийн ысандын, СРСР хайынарга спорт министри, «Чын алох» анын бийиз хайышына, 1998-2005 сыйынрага Алишар избийткөзгөн балыкчылтынан үзүүлөйт B.M. Тимофеев сыңык юрийнгөр оскуулса оболоругар, улахан дүйнито, спорт болгурчылардын турнир Кубогын VI-е этапында чынчылдуулыштынан.



Тыйыс кызынның Сахабыг сиргээр үтүс юни кутун түпнүүт; дууһынын долгуулуп хайыңдар спортын биир салмай умсултууллаш көрүн. Республикабыг архас муннүүттән: Алдан куорыгтан, Альмагатан, Булуктугээн, Горийтан, Дыккууский куораттан, Миринойтэй, Мисэ-Ханаастан, Намтистан, Неронигри куораттан, Нуурбагтан, Сунтаартан, Таалтагтан, Томпоттан, Уус-Алданстан, Ханаастан. Чурагчылтан уолсарай, 173 ханъыт хайыңдарь халыныла сүүрдэр кынгылаш хайыңдардынтар күрөс быйрында муннүүнүар. Спортсменнэр парынтарын Алданнастуу хайыңдардынтары болозминиир кинин Кыланнастааңы финалын дарызектээ И.П. Ишшөөв салайды.

«Вячеслав Михайлович юны бывшытынан опус боростоой майтлаада. Опус узбин, байланыш дашын болуп; зирин күрдүк эрзилөөл амараң абы этсай. Шал буюун инниш, мишиш, Чүргөчтүг ыншылы спорбугтуг. Кинин сюй хойукка дээрлийркстасан барсан, бинисээ кийрэн чойцивра, сыйцара. Мисс тердүс усулум күрүүк сыйцыбыгтаа», - дэни уулуус профсоюзний тэриентээгэрин координационный Сбигетин бэрэссаатгато Е.И. Давыдов сурдок ишмектүүк көзсөзүүн анатас.

Курк үөрүүлөх аныттылыгынан улус депутаттарын Сабитин бэрэсжэээтэй Я.П. Оконешников, СР спорка министрийн солбайычны М.В. Захарова, Ил Түмэн Муньзабын депутаты, СР хайванын сүүрүү федерацийн бийсүүлгүүч С.С. Иванов Чурагчы извлигчид

байызыға, улуустаңыздардың хамының барыссынан
доңзатып С.А. Сарғылазов, Айдананаевы
хайындардың таралығынан кийин директор Н.С.
Иванов, Алабағар изынчылығынан байызыға Н.П. Полов,
В. Тимофеев тренер, спорт беттерінен П.П.
Харитонов, күркүш сурун сұйықтага Л.И. Яковлев
зерттеу түлгілары эттіл, хайындардың таралығынан
жарылған жағдайлардың мәндерін анықтаған.

Бастакы күн түмүгүңзүйбінги улууспүт хамаандылын сиптініздерин билиннегірим. Ол курдук, 1996-1997 сыйлашызы терүөх кыргызтарға 5 км дистанцияда: 1-кы миңстэ - Нигизя Варшамова (Чурапчы), 23 мун. 14 сек. 3-с миңстэ - Ольга Захарова (Чурапчы), 24 мун. 23 сек. 1996-97 сыйлашызы терүөх уолаттарға 10 км дистанцияда: 2-с миңстэ - Владис Башев (Чурапчы), 31 мун. 13 сек. Балықтардың дистанцияда: 3-с миңстэ - Николай Захаров (Чурапчы), 15 мун. 26 сек. Балықтардың шахматтарға: 1-кы миңстэ - Зинавада Андреева (Чурапчы).

Иззанс күн түмгүүсүн, 1996-97 сылтанаңды торуғас кырыйтарға 5 км дистанцияда: 2-с миңстэ – Наталья Варламова (Чуралчы), 20 мун. 43 сек, 3-с миңстэ – Ольга Зекарова (Чуралчы), 22 мун. 48 сек; 1996-97 сылтанаңды торуғас уолаттарға 10 км дистанцияда: 2-с миңстэ – Владик Баинов (Чуралчы), 29 мун. 51 сек. Болгардан эр дысенти 3 км дистанцияда: 1-кы миңстэ – Николай Зекаров (Чуралчы), 12 мун. 43 сек. Болгардан дысентишира 2 км дистанцияда: 1-кы миңстэ – Зинади Айдареев (Чуралчы), 15 мун. 43 сек.

Бий күпүн-сүрүн бөвөргөгөн,
Үтүөгр-көрөз үтүмнүүк үсүйбүт
Узу обүзгөрбүт үгэстрийн
Үй-сахс түхары үрүйдсүй,
Санды-жасыны тайзору түтүүкнүй,
Үерүү-хантуу қынаптасаны,
Дыл-сөрөз архыстысаны,
Самарагчооу тыныңызар үйдэрханы
Сайдыны сүзүүн тобудасы,
Эн-халын яштирээн сайдыныг,
Чол күпшитаныг,
Сөздөлбөс озоконжын!

Семен ЖЕНДРИНСКИЙ
А. Григорьев хаштыңсайы түбөрнүүлэ

БОКСА КӨРҮНГЭР САНА СИТИЙИЛЭР



Кулун түгар 10-13 күнээрүгээр Уус-Алдан улууын Борборонтар ССРС спортуун майстара, СР үүрэгж тренер, Уус-Алдан улууын бочуутаах олохгооюу К.С. Бурцэв бирийнгээр боксааж республикагаа туршир буулган ааста.

Манна биыги улуспүт зэр көскүүчөк спортыменнара слус үчүнгүйдик ылттан ыспалар. Ол күрдүк, 1-кы мисстени 46 кинчбэй Валерия Монастырева, 50 кинчбэй Нуургайана Карапашевская, 44 кинчбэй Ян Лукян ышары сиптиститир. 2-с мисстени 34 кинчбэй Валентин Иванов, 54 кинчбэй Иван Захаров. 3-с мисстеб 46 кинчбэй Визя Яковлев 3-ийн тишиниститир.

Бу ининэ, күлүн тугар 2-5 күнөрүгөр кыргылтарбыг – Ныргайшина Карашевская, Валерия Монастырева, Миленна Джанабулова, Владивосток күоракчы Унук Ильин Ускурук биридиңиң бастырып ишин күрөктөзүнүүгөр кыттан, узупут ылан жобитзор. Ини түмүнэр, Ую-Алдан улуулуттар тийин

Уюн ишор спортсменнери балыгынан сүттөнин, улуустарын атын бокса көрүнэр дөрөвчиндоо хүртүүлгүү болоттуу болуп табылады.

Семей ЖКНДРИНСКАЙ

Тын болтурус

СИРГЭ-УОККА КЫНДАМНЫЛААХ СҮҮНДААН ЭРЭИИЛЛЭР

Бұғынның көзтөрілгөн Республикалық технической училищада инженеризацияциянын Кінини (РЦПИ) Чураптыға абын фильміндирилдегін А.В. Макаровың қытарты буолын. Дың үтестік мүшіндер башшуюстарын, документон толорулғаутун, оны таңызың, булашары турар “босхо гектар” сөсөнна олоюю кириштігір туох сүрүп сорукшары толоруекта хыбының тұйнан түбінде туойнудастым.



«Бийнги тәрітігбіт хамсаабет бай-дуоп, дыно-үот докумуоннарын сипор. Чүспен, дынын усту, тутуулары технический гисторидағын, оны таңынан, сири докумуоншылтынга эмгө үтгелимбіт. Тәрітігбіт Чүрәтчы улууңдар 1998 сыйтан шыя үтлемі-хамсын сипор. Ити көмкөн зебек уларыйын тағыста. 2006 сыйтан республиканды технический учугу инвентаризацияны ыншар тәрітіжүй холбонон, филиал біннелтилгенде үтәлиниб. Уруау еттүэрг технический гисторидағынынан зең дырықспанер әйтб болынмының, үзгемір хайъ складын жүккөт, ал иницијативасынан оңону, бәрәй-актыр докумуоннары, юридический комитеттеги сипоребут. Филиалбытыгар еттә специалист үтәлинип. Нәдегендә бисс күн, сарсызда 9 часстан 18 часка двери үтәлиниб, специалисттар, арлыгар, оробудо сук үтәлинип. Дөң сүрүнген, сорук дынаптерин докумуоннатынга, сири бес билинг, атыншылтынга, балықгезининг үтүс болтурустаң калып. Онаю берпыштар юридический еттүен специалистарбын әзизшенилер, докумуоннары толороллор. Хас калбит юйни дынаптерин докумуоннатынга оруттары толору обидүүр буолан, тибөр төрөз сапындаш.

Холбоора, сана дызин документтарга, сана сокуон тахсыар дири, 2001 сыйтан бөттөн тутуулары хәбәййыстыбай ийнинг үзүүлсүзлүгтөн ылан улгани олоробу. Олон сп иининеңди дышир тутууга көнүлдөсөн, азырыстарын ыспыраалтада, дын үнәйжета документиамыг қастро-вий үчүнкө турбут буюлустаахтар. Дызин документиамын баран, үнәйбай документин толорторботох буюлахына, регистрацияны астишын, эбогэрсиринг документинаш, дын документона сүхбүстүшүнүү, эмээ табышыбыт. Онон икакондор жайсан даңаны толорулупут буюлустаахтар. Үгүс ийн үнәйбай ийнээр тутууга көнүл ылар түнүнен ейдеебет түтэндер башар булар. Онуула строительный-архитектурный ирдебист бийнүүткөн, онут гэн бийлашинча соп түбөннөөрөн, алохсох даңаптаттан көнүл кильхастаах. Хас бириккин үнәйбай иининеңди тутуу гэн бийлашинча анат специалистар наңүе кирил ийнхүзүү. Онуула "Земинаар" дин тажигэ улганин.

«Бослоға» сокуона слюкко кирилди турар. Иттихад төрү сирбайтында узуннұтуғар тарут қынаптың бакаса опоробут. Тус байым 1998 сыйтан ылғана, сири документиншылыға үшіншін-хамсан жолдым. Билигин сорох дын сирдерин, дынтарин документиншылыға айырах харчның харыстағыла буоя съетінан, беріптын мәденин хашылшарын сол. Эздоттэн ойдеобут дын жөнен, сыл-сапонготорон, беріптын тәлеенен, документиншаның билигин нұхас съышташтар. Хойфутан жатын, аймаммет туңупар, әрдіптән сүнгіта биерен документиншегін орту.

Чурагны улуттун бейнілігі А.Т. Ноговицын тохсунның ыйтаса сақаланып, итнінші тұбуламыт мұндахтары тәрійер. Улуустасаңы бағын-дуплу бас берілтірілгәннің тақса сабзестілтін үтапшылор. Оның ололурен, ый шыбы тәне документ онғылдулуттун, кадастровай учускожа түрбугұн хонтурус оғынши, барытын отчуюлтата спорылғар. «Босжо гектар» соқуона жиірізін турарынан циттур хөдүнаны бас билингэ документтегі үлесін тапорулуппак сурдым судурғу тұна оңордудылар. Специалисттер үверзен, документону толорууну сатып беру болғылудар. Саны соқуон жиірізін, юридический болтуруону чөпчетеппіндер, уруқау етпугар бінниң итнеге шартынан беру.

Сирбитеттүн документтарбыг жалар еттүүрөн көнчөрүүччүүлүктөрдөн таңылыша. Онон хас бийрийдигит тус эпиконъюнтылыкка, сирбитеттүн документтарбыг жалар еттүүрөн көнчөрүүччүүлүктөрдөн таңылыша.

© 2010 by Pearson Education, Inc.

“МЫ ЗА ЧИСТОЕ СЕЛО” БЫРАЙЫАК УЛЭТЭ САЛ҃АНАР

Чурачы салыншылтин иштән «Улыбка», «Мичиг», «Джеки» уңуяаш уонна С.А. Новгородов атынын орто оску олатын көбүнчелешин тэрлигебит «Мы – за чистое слово» байрайылак ис хоноонун истән баран, яссылетәйин ейдеен Чурачы изыншылтин баянынга Степан Анатольевич Сарыццев, Д҃УОКХ Чурачылганы филла-ла (нач. Георгий Степанович Александров), «Хатып» ХЭТ (нар. В.Н.Сивцев) ейеебүттәрни билдирбайтты.

Биңни таребут-ускобит; олорор, узалинir Чурагчыбыг улуус тобуоруна мустар киңеэ буларышы, арасы киң ерүүтсөх дъанаалар мымызгаллар. Манынк үгүс ыалыштырадаң дойшубут кибиг киңи харада сыйланыныпар, сыйнаныптар ыраас кестүүтсөх булупон олус баңгабыт.

Ханыңкә сурайтапарынан, 1 юйни
760 жының беку-сыныны таңарап збит.
Оитон, анардас, биғити ізгілікпілігін
10357 оторорун аздап-сүттіш, ейдеен
кордеске, киғи соңайтар сыйынпарат - 7
871 320 жының таңдар збит!

Бу проблеманы иницијок сорок олохтоохтор дынаптага турорсубутга-ра ыраатта да, сиз қылтыйбат. Дынаптэн, иницијоктит дынаптага бу болупусту бынаарсар иннитэн, бозу күтәр ашал инигтэри оноготорон, ашал миэстэ булан турортаран, «Хатан» тэрликтин қылта дусгабарданан, тийр-таар үзө бөзөнү ылтыр. Сөвотох бинир эрз массының баар буолан, арлыгар, тийэр комо уйын хаштар түбөлтээр тахсанылар. Олохтоохтор бу үзэж харчылышын талеен бишрэлтээр – эмий баар сүол. Дынаптта күнүн, саас тэрилгээр үзбүнтэрин, ТОС олохтоохторун «кынтыран», субугунинуктры тэрийэн ыраастайын, хомийну угумен үзүүн хөхтөнгөхтүүк тэрийэн ылтыр. Ол эзэри, сорок дын болу



тыйбыт сиригэр быраңы, урхлит, күелбуткыптыга, ордук сайынның күмнэсин биир арьыланан хаалаллар, тишигиге бех иштин кыльыла сизэхомугулубаңа, тыйла жетер, салыны буорттуур.

Оюн, «Мы – за чистое село» байрайык сүрүн сыала-соруга: изилизек скотогосторун, чуолдан уүнэн ийр жалғаны общественый туналдаң үзүэ сыйыры, жиңис тулалыр эйг чөдик буюлар экологический санаатын үесстин, ыраас буюута изилизек скотогосторун бары аранттын хабын буслар.

Субъмуниаход Чуратның инициогин байырынын социалный болшуктуу осталарга солбайтакчы П.Е. Гулкесе кылта 2 тегүл мустаң субъекттисибит. Көбүлүүр белок уло хайысханын эпилептиостезхэри талбыла. П.И. Гладкова, Т.О. Филиппова, Н.Н. Трофимова – бырайык сурун оттун базоманий, инициир-савалтыр, А.А.Шарина – норусунай жонкурууolu, М.Д. Выйдышова – билүүр-ишиниизерд үтүлгөрэз эпилептиостезхэри.

«Мы – за чистое село» социальный экономический быйрайык 2015-2016 со узелин былдаанын онороц, көзүлүүр балоххе иштепин-эрөн, эбен-көзүротэн көннөрөн бигэрэгги буллута Салпы Чурапчы изһиңдигин башылгар С.А.Саргылышевка кириян чотын оюкко.

жирэри уонна салттын
х а а л а р ы
б и л с и н и н э р э н ,
с обудзини ылбыгылыг .
Бу күнэрэ нахиизэк
Сабзицогр камускен ,
б и з р е т и л и э н үз
салбана турохтах .

Ол күрдүк застыйт сырсыяга күнүн ытыллыбыт марафон, эколого-тический акция эстафетага эрэх аныакка сыралатыллыбыттара.

Сырдаттың оның таралғандағы, байырттың уорж дыбысынан айырылған, акция эстафетасынан туғтарды, видеороликтүйн (социалдың бапшерга нәзілдік баянынан) және практикалық конференциялардан көрсетілген күонкүрустарда шын көтүштес.

чарчынин, обдорого, аң, көниткүлгү көстүүгү эшпәрин чуюлкайдаары, «Ыбыса», «Көсөли» уйынан орин, С.А. Новгородов оскуула үзүрэңчилиэрэти сабадаан, «Береза», «Кытапы», обу тәрілгөтерин иштілкөлдөр, улуустасы С.К. Аң гимназия, Павлов атында, спортивный оскуулаң, ЧГФКСИ-и устудылыктук ыштыкка сылган.

жылардын күнүнен ала сыйыптар
элгэр, иеңинизкит споктосто-
юссызилез бирдайылды
бышардарымгар чутастык
шубут чакалы тирас, юрт
буоларын түнүтар
ине, захны, «Мы – за чистое
шык туулту динен зордайыт».

М.Д. ВЫРДЫШИНА.

“ХААР АЙАН - 2016”
БУОЛАР СИРЭ --ЧУРАПЧЫ УЛУУЧА

ынапыта. Быйыт дың, бу ушанан күрөктөн торуттэммиң сиригэр-үолугар – Чуралчыга тэрилдөр.

Аасылгысылар чемпиондарын ааттыр булса да, Егор Барханов, Алексей Ефремов, Андрей Местников, Николай Папло, Яков Макаров, Андрей Баранович Чурагчы ааттын үрдүкүк шаттаптылтара. Үзүөс кубултыйн сыйлын ахсындынышар манынкү курок сашмай улашсан, сурун спонсорынан "Когми" ХЭТ булар(салайшачы-Н.И.Румянцев). Кинин "Хаэр шайын" күрээн хара маңайтыйтан ойообута. Амма да ыптыштырыт күрэктүннүүг баштар месеняр Р.Е. Федотов улашсан биринс турорбута.

Байыл дэд, чурагчыгар, "Хаар аймымын" Хатыны наанингэр Иммилтэ Эбэ иштэг көлгүүнгөр кулун тутар ый 26 - 27 күнүнүнгөр тэрнүүр. Күрөхгүн Аяа дойду Улуг сарынгын кыттылашда, снайпер, хамаштыр Е.Д.Добордуурал төреөбүтээ 100 сильгар, кини сырдык азтын үйлигинэ ананар. Ону таңынан, улусуулт чөмөнөн, ботроон сүүпшардын чыстэн, азтарын алтаан турсан, анал биринстэр туроруулушхтара. Холобур, Хатыны, Мугудай, Толой, Сылаг, Кылгаах, Чурагчы наанинжүүрээ чулзу дюннорун алтаан, биринстэрин хайы-үйз туроруулгар.

Быйылды күрзөс, тәрийөчнүүлөр билтөрбүйтүрлиң, 20 хамаңцаң қыттышташ, от обозар, 40 массының, 80 спортсмен булалар. Сунтаартан, Ныурбигтан, Намтап, Хангаластаң, Амматтаң, Мин-Хангаластаң, Уус-Алаштаң, Тааттастан уонна Чурагчыттаң бастыг хамаңцаштар күн көрсөнгөлөр. Былърынтын күрөх қыйындаша - Менг-Хангалас “Белый тигр” хамаңцашта қыттар. Оноң күрөх таңымдаш, сыйты булалар күүтүүлөр. Күрөхдини иккى күн 8 туфумоңитон ынтымалыңа. Самай пынгаңынвахтарының

"Тонки с буксиром", "Авто – эстафета" түнүмекстр буспашларды күүтүлдөр. Оны таңынан, абсолюттой чемпионларды байнаар "Супер экстрим – кубок Калмы" түнүмек түмүгүз дээ, элбэж киинине дошуулар.

Күрөх буолар сиро – Чурапчылтан чутас. Онон элбек киши көтөрүүлгөн күүтүлдөр. Анал стомика, айырсыр, атыш-эргизи плошилкага баар буолусохтара. Атыш-эргизи биреабылдарын, ирлобиштерин тутубаң, атышлагчылар, предпринимателдер булгучуу сайваналынан, анал жонтуунан кириллтерин ийитпирээдиг. Сайваналыны 70-44-07 нумердээ зрийн, түснүүзин суругунан тиксөрөсүүт. Усунуюн - 500 – 1000 содукобай бирлең.

Саскы күннөргө салтын сиа, чөбдигиро таарыйя, бутун Республика бастынтара турруулалар "Хаир айан" куресин тиимин көрүд. Чуяның быт-халықтарының

Афанасій ЗАХАРОВ

Республикатаа мaaстар кунун көрсө

САХА СИРИН МААСТАРДА- РЫН БЫЫСТАПКАТА

Кулун тутар 4, 5, 6. үүнчилгээр Дэлхүүсийн А.Е.Кулаковский аяланын Дөвөрднүү Дэлхүү «День мастера РС(Я)» үүнчилгээр анан, «Айтуун мастеров» дэвн бывыстапка - дэвэрбэнка ынтыльнина.

маастара Чурагты нийтигээ; 9. Р.В.Харитонов, СР норогт уусуурин оногуулгарын онгон таанаар мaaстара.

Улаагч учугчийн тэрэглийг салалга олсуулж ишмийнэр. – Имис хаймындаа санаа тассан



Манна барын 21 ууустан, 7 куоргтан, анал үерх ынталанынтан 500-тэндээс мaaстар ялан ынтыльниша. Бу – республика мaaстарын салалга бирийн бусгар улаан тэрэзинэ бусгар. Айшильтийн «Россия дыхалгарын Сойчуу» Г.П.Борисова, Култура министр В.И.Тихонов, национальный департамент салайзачын Алексей Егорович Сергачев, «Дөвөрднүү Дэлхүү» директор Я.В.Интилья, «Симко галерея салайзачын А.Н.Гоголев ынтыльни ынтыльни, эхэрд этийн, тэрэзин таанын, сүнгэлтийн үрэлтийн. Улаагч коруу национальный инсеке, маска, муска, комюсю уран үлэгч, тимирэн оногуулгары, туостан, сизгэн оногуулгары, куулса зэгээгүүрээний тууй үлэгч буола. Онууха таанын эзри саналантаа. Мaaстарын үхэгийн тумтуун, мисэгэрийн баяардлыгээр. Кийвильлаахтарга аялан дэлгийн ширүүн «Мaaстар» дэвн бязызах д а с т а б ы р ы а н и ы а л а р туттарыннынгэр. Чурагтын бу тэрэзинэгээ уулуулж үгээ ийнээсээрийнэн барын 29 мaaстар, устрийнчи баран ынтыльни ылан юлжигийн. Бывыстапка ишмийнхэснен турда:

- Народное искусство Якутии – дэвн республика таанын мaaстарын эталонийн үлэгчийн бывыстапка – синийнээхийн ынтыльнибыг. Чурагтын тобус мaaстар үзэг бу уус-урин үрдүүк таанын туулгоо турда. Киндер аяланын дэвн-сэргэй битэрийн наадлаацын аялан турхи, билгийн нэрэгдэл:

1. П.П.Соловьев, СР норогтун мaaстара, Соловьев нийтигээ;

2. И.И.Адамов, СР норогт уус-урин оногуулгарын онгон таанаар мaaстара, Чамыр нийтигээ;

3. А.П.Попова, СР норогт уус-урин оногуулгарын онгон таанаар мaaстара, Хатын нийтигээ;

4. В.Д.Николаева, СР норогт уус-урин оногуулгарын онгон таанаар мaaстара, Болгуур нийтигээ;

5. Т.П.Бушкова, СР норогт уус-урин оногуулгарын онгон таанаар мaaстара, Чурагты нийтигээ;

6. Н.А.Лопатина, СР норогт уус-урин оногуулгарын онгон таанаар мaaстара, Болото нийтигээ;

7. С.Д.Дычковская, СР норогтун мaaстара, Чурагты нийтигээ;

8. В.В.Дарамаев, СР норогтун

Кытабынай редактор – А.А. ЗАХАРОВ. Эншилтийн сэкордатор, сурх отдела – А.Н. ЗАХАРОВА. Экономика, тээвэр хийнчилгээний отдела – А.М. СЛЕПЦОВ. Корреспондент – С.А. ЖЕНДРИНСКИЙ. Тшагччан – Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ. Бичүүлччийн – С.А. ПАВЛОВ, Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.

Ханыят бэчээсийн бэрийнлэр графика: 16 ч 00 м. Бэчээсийн Барийннин: 16 ч 00 м. «Сана олох» редакционный-издательский холбоотуу автономный учреждение Российской Федерации Ростелеком СР управляемый номер – ПИ №14-0238.

ААДЫРЫСЛЫТ: 678670, Чурагчы сал., Карл Маркс ул., 26 'а'. Телефоннаарбыт: редактор – 41-332, отделлар – 41-265, 41-358. E-mail: sanaboloh@mail.ru, сайт: sanaboloh.ru

СРОЧНО жителлийн
с. Чурагчай!

ЦК «АЙЫЛЛААН»

с 9.00 до 19.00 ч.

Только 21 марта

ФИНАЛЬНАЯ распродажа

ШОК ЦЕНА!

шорка цельная от 39 000 руб.*

шутон стриженный от 14 000 руб.*

меховые жилеты от 8 000 руб.*

«КОРОЛЕВА меха+»

г. Казань

АКЦИЯ: принеси старую шубу и купи новую со скидкой до 50.000 руб.*

Кредит! Кредит! Кредит!**

*7000 «Услуги банков Государственного центрального банка Российской Федерации»

**Подразделение кредитного консультанта

БИЛЛЭРИИЛЭР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УАЗ бортовойнан Лишилзэх үүрэгтэй тааны сух, ырас мүүн бэйбийт эхийн размергэтийнан унтугийнх тогтору тизэйбийт. Хагылыга илдэвшийт. Тогтору тизэйн – 2000, илдэв – 1000 сок.

Тел.: 8-914-101-70-55,
8-962-735-84-71.

Чурагчыг илнэ эхэр, куад үрэлтэр 30 сугай ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Тел.: 8-914-290-92-16.

Хатын ийншигийн спехтоою, юйншигийт, сансыгийт

БАТАРИНА Зоя Прокопьевна
ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Батарина.

Куударчанын төрдэлтэй:
- Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Батарина.

Куударчанын төрдэлтэй:
- Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Батарина.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Батарина.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Батарина.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Батарина.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Батарина.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Батарина.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Батарина.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Батарина.

Күнцүлүк санын бирши
ЕФРЕМОВ Василий Николаевич

соучучийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Дарья Николаевна Гуляевна, кин дээсээжигээр, аймажтарыг Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Дынегээ М.Е. Николаева.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.

Хатын ийншигийн олон бийтэйнэрд Батарина Зоя Прокопьевна ишигэхийн олон бийтэйнэрд Эрэгдээгүй, буулстах, бозынхийнх.